

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



**SA EXAM
PAPERS**
SA EXAM
PAPERS



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

Iphondo leMpuma Kapa. Isebe leMfundo
Provinsie van die Oos Kaap. Department van Onderwys
Porafensie Ya Kapa Botjhabeta. Letapha la Thuto

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITI 12

LOETSE 2024

**LIFE SCIENCES P1
TATAISO YA HO TSHWAYA**

MATSHWAO: 150

Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 10.



SA EXAM
PAPERS

PORINSIPOLE TSE AMANANG LE HO TSHWAYA LIFE SCIENCES


1. **Ha ho fanwe ka dikarabo tse fetang nomoro ya matshwao**
Emisa ho tshwaya ha nomoro ya matshwao e se e fihleletswe o behe mola le lebitso 'max.' lehlakoreng le letona la pampiri.
2. **Mohlala,haeba ho batlwa mabaka a mararo e be ho fanwa ka a mahlano**
Tshwaya a mararo a pele ho sa kgathaletsehe hore a nepahetse/a fosahetse
3. **Haeba ho ngotswe porosese kaofela empa ho batluwe feela karolo ya yona**
E bale kaofela o fane ka matshwao tulong e nepahetseng.
4. **Haeba ho botsitswe dipapiso empa ha fanwa ka ditlhaloso.**
Amohela haeba diphapang /ditshwantshwano di hlakile.
5. **Haeba ho hlokwa theibole empa ho fanwe ka seratswana.**
Baithuti ba tla lahlehelwa ke matshwao bakeng sa ho se etse theibole.
6. **Haeba ho fanwe ka didayakeramo tse nang le dianotheishene empa ho hlokeha ditlhaloso.**
Baithuti ba tla lahlehelwa ke matshwao.
7. **Haeba ho fanwe ka diflow chart bakeng sa ditlhaloso.**
Baithuti ba tla lahlehelwa ke matshwao.
8. **Haeba tatellano e lobokantswe le kamano e sa utlwahale**
Ha tatellano le kamano di nepahetse, fana ka matshwao. Ha tatellano le kamano di sa nepahala, se ke wa fana ka matshwao. Ha tatellano le kamano di boela di nepahala hape , qalella ho fana ka matshwao.
9. **Diaborevieishene tse sa hlakang**
Amohela haeba e ne e ile ya hlaloswa pele karabong. Ha eba e sa hlaloswa o se ke wa fana ka matshwao, bakeng sa aboreviashene e sa hlakang empa fana ka matshwao haeba karabo e nepahetse.
10. **Monomoro o sa nepahalang**
Haeba karabo e kenella hantle hoya ka tatellano ya dipotso empa e sa nomorwa ka nepo, e amohelohile.
11. **Haeba puo e sebedisitsweng e fetola tlhaloso e lebeletsweng**
Seke wa e amohela.
12. **Sepeling se diphoso**
Ha se bonahala, amohela karabo, ha feela e sa hlalose ho hong mabapi le Life Sciences kapa e sena moelelo.
13. **Ha ho fanwe ka mabitso a tlhaloso e tshwanang ho terminoloji**
Amohela, ha feela e ile ya amohelwa kopanong ya dipuisano tsa ho tshwaya porovinsing.
14. **Ha ho botsitswe thlaku empa ha fanwa ka lebitso feela (and vice versa)**
Seke wa e amohela.

15. **Ha diyunit di sa ngolwa ho dimeshamente**
Baithuti batla lahlehelwa ke matshwao. Tataiso ya matshwao e tla fana ka matshwao a ikemetseng bakeng sa diyunit.
16. **Ela hloko bakeng sa karabo, e ka fanwang, ka tsela ya mokgwa o sa tshwaneng.**
17. **Sehloho**
Kaofela (didayakeramo, kerafo, theibole, etc.) di tshwanela ho ba le sehloho.
18. **Phetolelo ya puo e molaong (terms and concepts)**
Lentswe le le leng kapa a mabedi a hlahellang(s) ka puo efe kapa efe e molaong e seng eo moithuti a botsitsweng ka yona e sebedisitse ka tsela e nepahetseng dikarabong tsa hae a fuwe matshwao ha feela e nepahetse. Motshwayi ya nang le boiphihlelo ba puo ena e molaong a ka sebediswa. Hona ho dumelletswa ho puo tsohle tsa maleme a molaong..

KAROLO A**POTSO 1**

- | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------------|------|
| 1.1 | 1.1.1 | A ✓✓ | | |
| | 1.1.2 | B ✓✓ | | |
| | 1.1.3 | C ✓✓ | | |
| | 1.1.4 | A ✓✓ | | |
| | 1.1.5 | C ✓✓ | | |
| | 1.1.6 | B ✓✓ | | |
| | 1.1.7 | D ✓✓ | | |
| | 1.1.8 | A ✓✓ | | |
| | 1.1.9 | C ✓✓ | (9 x 2) | (18) |
| 1.2 | 1.2.1 | Reseptha ✓ | | |
| | 1.2.2 | khorione ✓ | | |
| | 1.2.3 | Effector ✓ | | |
| | 1.2.4 | Vasodilation ✓ | | |
| | 1.2.5 | Concave ✓ | | |
| | 1.2.6 | Mammary ✓ | | |
| | 1.2.7 | Retina ✓ | | |
| | 1.2.8 | Haepothalamase ✓ | | |
| | 1.2.9 | Synapse ✓ / synaptic cleft | (9 x 1) | (9) |
| 1.3 | 1.3.1 | A feela ✓✓ | | |
| | 1.3.2 | Ha e yo ✓✓ | | |
| | 1.3.3 | A le B ka bobedi ✓✓ | | |
| | 1.3.4 | A feela ✓✓ | (4 x 2) | (8) |
| 1.4 | 1.4.1 | (a) D ✓ – Serebelamo ✓ | | (2) |
| | | (b) A ✓ – Sereboramo ✓ | | (2) |
| | | (c) B ✓ – Medulla Oblongata ✓ | | (2) |
| | 1.4.2 | - Vetheborae ✓
Thibelo ya temalo ✓ | | |
| | | - Sereborale sepaenale fluidi ✓
Tshireletsa spinal cord e sebetsa jwaloka shock absorber ✓/
ho thibela kgohlano | | |
| | | - Meninjese ✓
Memboraine e tshwara spinal cord se dule tulong e le nngwe ✓/
e etsa sereboral spinal fluidi
(tshwaya tse pedi feela tsa pele) | (tse pedi le hoba ke dife) | (4) |

1.5 Dayakeramo ya sensory nyurone

**Marking guideline:**

- ✓ (T) Sehloho se nepahetseng
- ✓✓✓ (L) Leibole (Tse 3)
- ✓ (D) Dayakeramo e nepahetseng (sensory nyurone) (5)

MATSHWAO OHLE A KAROLO A: 50

SECTION B

QUESTION 2

- 2.1 2.1.1 $\frac{10}{100} \checkmark \times 84\,000 \checkmark = 8\,400 \text{ bana } \checkmark$ (3)
- 2.1.2 (a) - Morumo wa mokotla wa polasitiki \checkmark
E kwahela (tshireletsa)kgolo ya feyuthase ho fihlela e belehwa. \checkmark
(Tshwaya e le NNGWE feela ya pele) (2)
- (b) - Oksijeneitara \checkmark
E dumella phapanyetsano ya Digase \checkmark
KAPA
- Mokotla wa Intravenous \checkmark
O fana ka dinyutrient \checkmark
(Tshwaya e le NNGWE feela ya pele) (1 x 2) (2)
- 2.1.3 - Foethase e holang (organs) e dumelletswa ho tswela pele e hola \checkmark /e fa ditho tsa mmele nako e lekaneng
- Kgolo e ntle ya yona \checkmark / ho hola ka ho felletseng/ kgolo e phethahetseng
- Scientists tla tseba hore nako ya kemaro e tla fela neng \checkmark /ngwana o tla tswalwa neng. (3)
- 2.1.4 - Difoethase tsa motho di ka nna tsa lahlwa / senywa \checkmark
- Ho fumana tumello ho tswa ho regulatory bodies \checkmark /batswadi
Ho fana ka tsebo e tletseng ho motswadi (ba) ba nehelang mabapi le ditlamorao \checkmark
- Kgahlanong le tsa bodumedi \checkmark
(Tshwaya tse PEDI feela tsa pele) (tse 2 x 1) (2)
- 2.2 2.2.1 Ya kahare \checkmark fethiliseishene (1)
- 2.2.2 Monna o lokollela semene kahare ho mmele wa mosadi \checkmark (1)
- 2.2.3 Vivipary \checkmark (1)
- 2.2.4 - Ngwana wa khankaru o kgona ho holela kahare ho mokotla o mmeleng wa mmae nakong e atisitsweng \checkmark / ho fihlela matsatsi a 235.
- Hona ho fana ka tshireletso e kgolo \checkmark kgahlanong maemo a sa tsitsang a tikoloho (accept examples of threats)
KAPA
- Ngwana wa khankaru o itshwareletsa ho teat \checkmark ya mmae
- E fana ka nyutrishene \checkmark
(Tshwaya e le NNGWE ya pele) (e le 1 x 2) (2)
- 2.2.5 Ngwana wa ka khankaru o ...
- foufetse \checkmark
- hlobotse \checkmark
- itshetlehile ho mmae bakeng sa nyutrishene \checkmark (tse 2 x 1) (2)

- 2.3 2.3.1 (a) Vitrease yuma ✓* / chamber
E na le dinyutrieite bakeng sa bokahare ba leihlo ✓
- Boloka sebopeho sa leihlo ✓
- Teranseparente ho dumella kganya e fetele ho retina ✓
(✓* e ya tlama + ✓ mosebetsi) (2)
- (b) Cornea ✓*
- Reforakshene ya kganya ✓
- Tshireletso ✓ ya leihlo
- Dumella kganya ho kena leihlong ✓
(✓* e ya tlama+ ✓ mesebetsi) (2)
- 2.3.2 - Kganya e kenang leihlong ha e no ba le taolo e phethahetseng ✓
/controlled
- Kganya e ngata haholo / e fokolang e ka kena leihlong ✓
- Pherekano ya phetolo ya ditshwantsho tse etsuwang ho retina ✓ /e
bakang pono e lerotho. (3)
- 2.3.3 - Ciliary muscles contract ✓
- Disuspensori ligamente di ya nyehla ✓
- Thenshene ya lense e ya fokotseha ✓
- Lense e ba convex haholo ✓ / bulged
- Matla a reforakshene ya lense a tla eketseha ✓ / mahlasedi a kganya
a ba reforakthede haholo
(sebopeho se hlakileng se ya etsuwa ho retina) (5)
- 2.4 2.4.1 (a) D ✓ – Ovale window ✓ (2)
- (b) B ✓ –Khoklea ✓ (2)
- 2.4.2 - Ho reteleha ka potlako/ le dayerekshene ✓
- Ho susumetsa cristae ✓
- Stimulase se fetolelwa ho diimphalse ✓
- Imphalse` e romelwa ho serebelamo ✓
- E feta ho the auditory nerve ✓
- Serebelamo e romela imphalse ho voluntary / skeletale muscles ✓ ho
boloka botsitso (tse 4 x 1) (4)
- 2.4.3 - Sebopeho se se telele se thatehileng ✓
Katiso ya sebaka surface ho hlokomela kगतello ya thothomelo ya
endolymph ✓ / thusetsa bokgoni ba ho hlokomela frequency e tlase
ya modumo.

KAPA

- Boteng ba dimekhanoreseptha / organ of Corti ✓
Ho fetolela kगतelloya thothomelo ho neve imphalse ✓

KAPA

- E na le fluidi ✓/perilymph le endolymph
Tulo eo kगतello ya modumo e etswang e be e tsamaye ho yona ✓
(e le 1 x 2) (2)

- 2.5 2.5.1 Geotropism ✓ (1)
- 2.5.2 Ho ya ka ho potapota ha clinostat
- Keravithi e tla lekana mahlakore kaofela ✓ / ha ho no ba teng tshusumetso ya keravity
 - Auxins e tla abuwa ka ho lekanang ✓ ho root tip
 - E etse tekanyo ya cell elongeishene ✓ /kgolo
 - E etse root e hole e tshekalletse ✓ /e sa kobeha (tse 3 x 1) (3)
- 2.5.3
- Auxin e fetela ho lehlakore le lefifi/le moriting ✓ ho setemo
 - Boemo bo phahameng ba auxin bo susumetsa kgolo
 - E ise ho kgolo e phahameng ya cell /elongeishene lehlakoreng leo
 - Setemo se kobehela lehlakoreng la kganya (le hoba ke di fe 3 x 1) (3)
- 2.5.4
- Mekhenikhale ✓ /metsu e hlabang
 - Khemikhale ✓ (2)
- [50]**

POTSO 3

- 3.1 3.1.1 - 20 ya ditweba e ne e behilwe sehlopheng ka nngwe ✓
Ho netefatsa saese e kgolo ya sempole ✓

KAPA

- Diteko di entswe makgetlo a 3 nakong ya matsatsi a 90 ✓
Ekseperimente e ile ya phetaphetwa ✓

KAPA

- Disempole tsa serumo ya madi di ile tsa nkuwa random ✓
Ho ka fumana avareije ✓

(Tshwaya e le NNGWE ya pele) (le ho ba ke efe 1 x 2) (2)

- 3.1.2 - Ka ho sebedisa ditweba tsa dilemo tse tshwanang tsa
reporodakshene
-Ho fa ditweba metsi a lekanang ✓

(Tshwaya e le NNGWE ya pele) (le hoba ke efe 1 x 1) (1)

- 3.1.3 - Thestoseterone levele ✓ / boemo ba thestoseterone (1)

- 3.1.4 - Ke control / Ho re thusetsa ho pabisa diphetho ✓
- Ho bontsha ho fokotseha ha thestoseterone ✓
- E bakelwa ke dimicroplastic ✓
- E seng metsi ✓ (le ho ba ke dife 3 x 1) (3)

- 3.1.5 Ha dimicroplastic di kenella mmeleng wa organism (ditweba),
difertility rate di tla theoha ✓✓

KAPA

Dimicroplastics ka hare ho mmele wa organism (tweba) e tla bakela
e hodimo fertility rate ✓✓ (2)

- 3.1.6 - Ka tlasa kगतello ya thesetoseterone ✓
- Didiploid cell tse ho diseminifera tshubule ✓ tsa ditestes
- Di kena ho meiosis ✓
- Ho etsa dispemo tse hapoloide ✓ (4)

- 3.1.7 - Dithestosterone level tse tlase ✓ e tla ba le diphetho
- Ho theoha ha spermatogenesis ✓/sepemo tse nyane di tla
etsuwa/kgolo (2)

- 3.2 3.2.1 (a) Diadrenal gland ✓ (1)

(b) Pancreas ✓ (1)

- 3.2.2 Ho boloka levele ya thyroxin ✓ bohatong bo bosesane ✓ mmeleng. (2)

- 3.2.3 Exocrine
- ho ✓/pancreatic juice
- ho ya ho duct ✓
Endocrine
- ho ntshuwa ha homoune ✓/glucagon/insulin
- e ya mading ✓ (4)

- 3.2.4 - Tshwelesa C e ntsha homoune adrenalin ✓
 - e phahamisa ho fetolelwa ha glycogen ho ya ho tlulukhouse ✓
 - e nyolla mading diglucose levele ✓
 - e nyolla bohato ba ho hema ✓
 - oxejene e ngata e fetela madding. ✓
 - e nyolla morethetho wa ho otlala ha pelo ✓
 - diblood vessel ho sekelethale muscle ✓
 - Madi a mangata a tla fihla ho diskeleta muscle ✓ (tse 5 x 1) (5)
- 3.2.5 (a) pituitary gland ✓ / hypophysis / Karolo A (1)
 (b) Akeromegaly ✓ (1)
- 3.3 3.3.1 (a) Ovaries ✓ / graafian follicle / follicle e holang (1)
 (b) Corpus luteum ✓ (1)
- 3.3.2 Letsatsi la 14 ✓ (1)
- 3.3.3 - LH levele di nyolohile ✓ / phahame (1)
- 3.3.4 - Impolanteishene / fethiliseishene e etsahetse ✓
 - corpus luteum ha e fele ✓ / e tswelapele ho ntsha porojesterone (2)
- 3.3.5 - Dilevele tse hodimo tsa projesterone ✓
 - Dithibela pituitary gland ✓
 - Ho etseng FSH ✓
 - Ha ho difollicle tse tla susumetswa ho etsahala ✓ (4)
- 3.4 3.4.1 - Chemoreceptors e ho carotid artery e susumetswa ✓ ke ho theoha ha pH
 - Imphalese di romelwa ho medulla oblongata ✓ / medulla oblongata e ya susumetswa
 - medulla oblongata e susumetsa pelo ✓
 - ho otlala ka potlako ✓ ho etsang
 - carbon dioxide e ngata e iswe matshwafong ✓
 - dimuscle tsa ho hema ✓ / diinthakhostale muscle le dayaforamō
 - dikhontrakta haholo ka ho hofitisisa ✓ hape
 - bohato / botebo ba ho hema bo ya phahama ✓
 - carbon dioxide e ntshetswa kantle ✓
 - carbon dioxide levele e mading e ya theoha ✓ / e kgutlela boemong. (tse 7 x 1) (7)
- 3.4.2 - Semathi se tla ba le hyperthermia ✓
 - Diporoteine / dienzyme di ka nna tsa shwa ✓
 - A ka nna a lahlehelwa ke consciousness ✓
 - E lebisang ho temalo ya moshwelella ✓ / lefu (tse 3 x 1) (3)

[50]**MATSHWAO OHLE A KAROLO B: 50****MATSHWAO OHLE: 150**